

Mushumo wa SAHRC

Khomishini ya Pfanelo dza Vhatu ya Afrika Tshipembe (SAHRC) ndi tshiimiswa tsho qimisaho nga tshothe tsho vhumbiwaho u ya nga ha Ndayotewa u ḥola, u tsireledza na u ḥuṭuwedza u swikelela pfanelo dza vhatu kha shango ḥashu.

Afurika Tshipembe ḥi na vhadzulapo vha vhuponi ha mahayani vhane vha pada 20 millioni Mulayotibe wa Khoro dza Misanda (TCB) wo ḥivalwa hu sina u dzhenelela na vhukwamani na zwitshavha zwa vhupo ha mahayani. SAHRC yo ḥanganaedza mbialelo dzo vhalaho malugana na zwi tenwa zwa hoyu Mulayotibe hu tshi katelwa na u shaya vhukwamani na zwitshavha nga tshifhinga tsha u talatadzwa hawo.

Huna vhadzulapo vhanzhi vha Afurika Tshipembe vha ne vha kha di tevedzhela ku tshilele kwa sialala kwa tshi Afurika lune vha ku dzhia sa tsiko kha matshilele a vho a duvha linwe na linwe. Ndi zwa ndeme uri vhatu vhothe vha kwamiwe uri vha shele mulenzhe, na vhane vha wanala kha vhupo hamahayani vha tea u shela mulenzhe nga ndila yo fanelaho. SAHRC i a tanganedza na u tikedza milayo ya sialala ine ya sa lwe na Ndayotewa na tshanduko dzine dza kho u bvelela kha lifhasi

Arali Mulayotibe hoyu wa nga phasiswa wo tou rali u do livhisa khau kandeckanya pfanelo dza vhfumakadzi na mita ya vho. Arali ro sedza divhazwakale ya Afurika Mulayotibe hoyu u do tendela uri u kandeledzwa ha vhfumakadzi na khethululo zwi diya phanda.

Muvhuso wonewa maanda nga vhatu na uri u fanela u shumela vhatu. Ndi zwa ndeme uri thaidzo dze dza dzinginywa malugana na Mulayotewa hoyu dici a mbiwe nga ha dzo. Avho vha re na maanda vha fanela u thetselesa zwitshavha zwa mahayani na u bveledzisa milayo ine ya tsireledza pfanelo dzavho.

Naho SAHRC i sina zwishumiswa na vhashumi vhanzhi, i shumisana na zwiñwe Zwiimiswa zwa Ndima ya 9 ya Ndayotewa na madzangano a si a muvhuso u thusa zwitshavha u khwaṭisedza uri pfanelo dza vhatu dici elanaho na zwenezwo dici khou shumaniva nadzo kha Mulayotibe u ne wa khou nwalululwa.

Ndivho ya SAHRC ndi ya u shandukisa tshitshavha, u tsireledza pfanelo na u vhuedzedza tshirunzi!

KHA VHA RI KWAME KHA

Webusaithi: www.sahrc.org.za
Emeili: info@sahrc.org.za

Head Office

Forum 3, Braampark Office Park, Braamfontein,
JOHANNESBURG

☎ (011) 877 3600 Fekisi: (011) 403 0684

Eastern Cape

4th Floor, Oxford House, 86–88 Oxford Street, EAST LONDON

☎ (043) 722 7828 • Fekisi: (043) 722 7830

Free State

50 East Burger Street, 1st Floor TAB Building
BLOEMFONTEIN

☎ (051) 447 1133 • Fekisi: (051) 447 1128

Gauteng

2nd Floor, Forum 3, Braampark Office Park, 33 Hoofd Street, Braamfontein, JOHANNESBURG

☎ (011) 877 3750 • Fekisi: (011) 403 0668

KwaZulu-Natal

First Floor, 136 Margaret Mncadi, DURBAN

☎ (031) 304 7323/4/5 • Fekisi: (031) 304 7323

Limpopo

1st Floor, Office 102, Library Garden Square, Kha Khona ya tshitarata tsha Schoeman na Grobler, POLOKWANE

☎ (015) 291 3500 • Fekisi: (015) 291 3505

Mpumalanga

4th Floor Carltex Building, 32 Bell Street, NELSPRUIT

☎ (013) 752 8292 • Fekisi: (013) 752 6890

Northern Cape

45 Mark and Scott Road, Ancorley Building, UPINGTON

☎ (054) 332 3993/4 • Fekisi: (054) 332 7750

North West

170 Klopper Street, RUSTENBURG

☎ Tel: (014) 592 0694 • Fekisi: (014) 594 1089

Western Cape

7th Floor, ABSA Building, 132 Adderley Street, CAPE TOWN

☎ (021) 426 2277 • Fekisi: (021) 426 2875

TSHIVENDA



MULAYOTIBE WA KHORO DZA MISANDA NDI MINI?

U ya nga ha Khomishini ya Pfanelo dza Vhatu ya Africa Tshipembe (SAHRC)



U di dzenisa ha tshitshavha kha u pfumbudzwa nga ha Mulayotibe wa Khoro dza Misanda

U shandukisa tshitshavha

U tsireledza pfanelo

U vhuedzedza tshirunzi

Mulayotibe wa Khoro dza Misanda ndi mini?

Marangaphanda:

- Mulayotibe wa Khoro dza misanda (TCB) wo thoma u livhadzwa lwa u thoma Buthanoni la lushaka nga 2008 nga Muhasho wa Vhulamukanyi na Mveledziso ya Ndayotewa, wo livhisa kha u netshedza ku shumele kwa mulayo na u dzhielwa ntha ha khoro dza misanda na milayo yahone. zwi tshielana na Ndayotewa.
- Maitele a mvetamveto ya Mulayotibe wa Khoro dza Misanda o itwa hu si na vhukwamani ha vhudi na zwitshavha zwi kwameaho nga mulayotibe hoyu nga maanda zwitshavha zwine a zwi na vhupfi havhudi, zwi saa dizielwi ntha khalushaka. Ho vha ho kwamiwa fhedzi vharangaphanda vha sialala
- U thomani Mulayotibe hoyu (TCB) wo hanedzwa nga zwiimiswa zwo fhambananaho hu tshi pfi a ho ngo tevhedzwa maitele one a vhukwamani na tshitshavha u ya nga ha Ndayotewa.
- Muhasho wa Vhulamukanyi na Mveledziso ya Ndayotewa wo vhuedzedza hoyu mulayotibe kha Khoro ya Lushaka ya Mavundu nga 2012 hu sina zwe zwa shandukiswa khawo, uri Mavundu a fhe vhudipfi hao nga kha madzulo u mona na shango lothe.
- Khoro ya Lushaka ya Mavundu yo kundelwa u fha ngeletshedzo dzo teaho kha vhadzulapo vha vhuponi ha mahayani uri vhakone u bvisela vhudipfi havho khagala vha si na nyofho na u dzhia sia, zwi ne zwa vha zwa ndeme kha vhadzulapo vha mahayani vhane zwifhinga zwinzhi a vhana vhupfiwa. Mulayotibe hoyo wo do hanedzwa nga SAHRC, madzangano a zwitshavha na vhatu vhakwameaho nga u tou nwala manwalo na u di dzenisa kha dici nyambedzano dza mavundu.

Mulayo wa Sialala:

- Tshitlenwa tsha 211 tsha Ndayotewa tshi khwathisedza uri zwiimiswa, vhuvha na maanda a vha vhusi vhā sialala zwi tea u dzhielwa ntha u ya ngā ha Ndayotewa ya shango. Vhurangaphanda ha sialala vhu divhelwa u disendeka nga tshiimiswa tsha u tandulula thaidzo heneffo zwitshavhani zwa mahayani nga u angaredza.
- Ndi zwa ndeme uri muhweleli na mu hwelelwa vha vhe na fhulufhelo kha ndila ine milandu ya vho ya tshimbidzwa ngayo kha khoro dza misanda.
- Milayo ya sialala i na mbetshelwa na zwitenwa zwine zwa shumiswa kha vhadzulapo vha vhuponi ha mahayani u ya nga u fhambanana ha mvelolo dzavho kha zwitshavha.
- Ndi zwa ndeme u dzhiela ntha mvelele na maitele a sialala a zwitshavha zwa Afurika Tshipembe. Ndayotewa i khwathisedza uri maitele a sialala a faneliuri a tshimbilelane na Ndayotewa.

Dzinwe dza dici thaidzo dzine dza vha hone kha Mulayo wa Khoro dza Misanda

- U sa vha na vhukwamani ha vhudi na vhatu vha vhupo ha mahayani nga tshifhinga tsha u talatadza Mulayotibe wa Khoro dza Misanda.
- Ho itwa ndila mbili dzo fhambanaho dza u swikelela pfanelo dza vhulamukanyi: I nwe ndi ya avho vhane vha dzula vhuponi ha mahayani; iñwe ndi ya vhadzulapo zwavho vha lothe la Afurika Tshipembe. Hezwi a zwe ngo fhambana na tshitlula tshe tsha vha tshi tshi i telwa vhatu vha mashongohaya nga tshifinga tsha muvhuso fhiraho.
- Ho yu Mulayotibe a u na mbetshelwa ya u ri vhadzulapo vha tea u to u di khethela mulayo wa sialala une wa tea u shumiswa kha vho, thaidzo ndi ya uri Afurika Tshipembe hu na milayo ya sialala yo yaho nga u fhambanana u ya nga mvelelo ya tshenetsho tshitshavha;
- Hoyo Mulayotibe wo di sendeka kha u maandafhadza vha rangaphanda vha sialala u sa dzhiele ntha maanda a zwinwe zwiimiswa zwa sialala kha zwi tshawha.
- Ufha vharangaphanda vhasialala maanda a u tshimbidza Khoro dza misanda na u sika milayo vha do vha hafhu vha i shumisa kha vhadzulapo. Hezwi zwiita uri vha vhe na maanda manzhi a ne zwi nga ita uri vha a shumise nga ndila ine isa vhe ya vhudi. Vhadzulapo vha sala vha sina maanda a u itela khaidzo tsheyo dza Khoro dza misanda;
- Pfanelo dza u divhonadza phanda ha Khoro dza Misanda na tsireledzo ya vhabumakadzi a zwe ngo bvisela khagala;
- Pfanelo dza vhana a dzo ngo tsireledza vha ndila yo teaho;
- Khonadzeo dza zwighevho dici nga katela u kombetshedza, u shuma u sa badelwi zwine zwa nga swikisa kha u pfukwa ha diciwe pfanelo, na u dzhiela fhasi pfanelo ya u vha na tshirunzi;
- Nga nda ha u pfukwa ha mutheo wa pfanelo dza vhatu, tsheo nnzhi na zwighevho zwa hone zwi nga si kone u itelwa khaidzo ya khatululo kha khorodzap. Hezwi zwi do tangula pfanelo ya muthu munwe na munwe ya u thetshesewa ha mulandu wawe kana khumbelo ya khatululo kha khorodzap.

Ndi zwifhio zwine zwa khou itea zwino?

Ho yu Mulayotibe wo do rumelwa kha mavundu uri a u lavhelese na u kwamana na vhadzulapo nga hawo fhedzi u thetshesewa ha vhadzulapo ho itwa nga nwedzi wa Lambamai na Shundunthule 2012. Ho vha na thaidzo nga ndila ye madzulo a u kwamana na vhatu a dzudzanywa ngayo, matshimbidele, vhupfiwa ha vhatu na matshimbilele a vhatu vha tshiya afho he mitangano ya farelwa hone. Fhedzi vhanwe vha vhadzulapo vha mahayani vho zwikona u dzenela minwe ya mitangano heyi.

SAHRC na madzangano a vhadzulapo tshavhazwa, vho dzenela mitangano ya u pfumbudza na mitangano ya u kwamiwa ha vhadzulapo nga ha Mulayotibe hoyu. SAHRC na Madzangano a zwitshavhazwapo vho shela mulenzhe ngau bvisa vhudipfi havha nga tshifinga tsha mitangano, na nga u tou nwala vharumela vhudipfi havho Buthanoni la lushaka kha komiti ya Vhulamukanyi na mveledziso ya Ndayotewa. SAHRC yo do vha hafhu ya shumisa zwiimiswa zwa nyandadza mafhongo khau bvisela vhudipfi ha vho khagala.

Mabuthano a Vhusimamilayo a Mavundu o tanganedza Mulayotibe hoyu u zwine wavha zwone, ndi mavundu mavhili fhedzi kha a tahe e a hanedzana nawo u zwine wavha zwone zwino, manwe mavundu o u hanedza a fhedza a dzinginya la uri khau tou khwinifhadzwa fħallha na fħallha. Komiti ya vħukati ya Mavundu yo dzhia tsheo ya uri Mavundu a dovhe hafhu a dzudzanye zwa u kwamana na vhatu nga ha Mulayotibe hoyu, a do vhe a vhige Buthanoni la lushaka.

Nga Nwedzi wa Thangule 2012, Minisitħa wa Vhafumakadzi, Vhana na ,Vhaholeħħali vho bvisa mbilahelo dzavho nga ha Mulayotibe hoyu. Muhasho wa Vhulamukanyi na Mveledziso ya Ndayotewha wo sumbedzisa uri Mulayotibe hoyu u do humiselwa Buthanoni la lushaka uri u do kona u khwiniswa nga Khoro ya lushaka ya Mavundu.

Ndila ya sialala ya u tandulula thaidzo.

Uri Mulayotibe wa Khoro dza Misanda u yelane na Ndayotewa, u faneli u nwälwa ho vha na vhukwamani havhudi na vhatu vhothe vha kwameaho, nga maanda vhatu vha vhuponi ha mahayani na vhabumakadzi, vha faneli u tħutuwedza uri vha shele mulenzhe musi mitangano ya vhukwamani i tshi farwa kha vhupo ha havho. Huna thodea ya uri zwe zwa dzinginywa sa thaidzo malugana na hoyu mulayo zwi khakhululwe.